


SECTION

4

KYEREWBEA HO  
MMARA



# OKASA DWUMADI

## Twɛ Kyerewbea Ho Mmara

### NNIANIM

Saa ɔfa yi kasa fa Akuapem Twɛ kyerebea ho mmara ho. Yebekyerkyere Akuapem Twɛ kyerebea ho mmara a efa edin, adeye, edinnsiananmu ne edin nkyerekyeremu ho mu. Yebedi kan akyerkyere kyerebea ho mmara a efa edin ho mu, na afei yede edinnsiananmu atoa so. Eyinom akyi no, yebekasa afa edin nkyerekyeremu, adeye ne ɔkyerefo ho. Eyi beboa wo ama woahu ɔkwan a yefa so de edin, edinnsiananmu, edin nkyerekyeremu ne ɔkyerefo di dwuma wɔ Akuapem Twɛ kasa mu. Yebetumi de saa kyerebea ho mmara yi adi dwuma wɔ borɔfo kasa mu nso.

#### Adesua yi beko awiei no, na wutumi:

1. Gyina edin ne dinnsiananmu ho mmara so kyerebe ɔkasamu ahorow.
2. Gyina edin nkyerekyeremu ho mmara so kyerebe ɔkasamu ahorow.
3. Gyina adeye ne ɔkyerefo ho mmara so kyerebe ɔkasamu ahorow.

#### Adwempɔw Ahorow

- Edin di dwuma se ɔyefo, ɔgyefo, edin nkyerekyeremu ne edin kasasin ti.
- Dinnsiananmu nso di dwuma se ɔyefo ne ɔyɛtia wɔ ɔkasamu mu.
- Edin nkyerekyeremu kyerekyere edin mu. Mpen pii no, etaa ba din a erekyerekyere mu no akyi wɔ Akuapem Twɛ kasa mu.
- Adeye kyerekyere dwumadi anaa tebea bi mu. Ghana kasa ahorow no mu bebiree nni ɔyefo ne adeye ho mmara so. Akuapem Twɛ kasa kyerebe mu no, Yete din ne adeye ntam nanso se adeye no toa dinnsiananmu a eredi dwuma se ɔyefo so a, yekyerew bom.
- ɔkyerefo kyerekyere adeye mu na etumi san kyerekyere ɔkyerefo foforo mu.

# ADESUA YI MU NSENTITIRIW

## Edin

Yɛkaa edin ho asem wɔ ɔfa a etwaa mu no mu. Yɛmaa edin ho nhweso ahorow na yɛkyekyɛɛ mu kɔɔ n'akuw ahorow no mu.

Nnwennweneho asemmisa: Wokae edin akuw ahorow no? Kyerew edin akuw ahorow no.

Edin yɛ ahyɛnsode a yɛde ma nnipa, mmeae, mmoa ne nneɛma. Mpen pii no, yɛnya edin biako anaa nea ɛboroo saa wɔ ɔkasamu bi mu. Edin tumi nya oyikyere 'bi', 'no', anaa 'yi' bata ne ho.

## Dinnsiananmu

Dinnsianamu yɛ asemfua a yɛde si edin ananmu sɛ ebia me, wo, ɔno, yɛn, mo, wɔn ne nea ɛkeka ho. Wɔtumi di dwuma sɛ edin kasasin.

Hye no nso: Ghana kasa ahorow mu no, yenni edinnsiananmu a ɛkyere onipa bɔbea. Saa asem yi yɛ nokware wɔ Akuapem Twi kasa mu ana? Wo ne wo yɔnko mpensempensem saa asem yi mu na momfa ho mmuae no nto mo kyerekyerefo anim.

### Dwumadi

Hwe saa sini yi na wo ne wo mfefo nkyɛ adwen mfa edin dwumadi ho.

[function of nouns YouTube video - \(https://www.youtube.com/watch?v=rURutv7N\\_ns\)](https://www.youtube.com/watch?v=rURutv7N_ns)

Afei, momfa mo mmuae no ntoto nea edidi so yi ho:

## Edin Dwumadi Ahorow

### Edin di dwuma sɛ ɔyɛfo

1. ɔkwan a yɛfa so de edin di dwuma wɔ ɔkasamu mu da nso wɔ Ghana kasa ahorow no mu. ɔkasa ahorow no nyinaa mu no, edin di dwuma sɛ:
  - a. ɔyɛfo wɔ ɔkasamu mu

Ghana kasa ahorow mu no, yetaa hu edin wɔ ɔyefo gyinabea wɔ ɔkasamu mu. Etaa ye asemfua a edi ɔkasamu kan wɔ Ghana kasa ahorow a wɔn kasamu di ɔyefo, adeye, ɔyeta kasamu nhyehyee so.

*Nhweso:*

- i. **Akosua** kɔɔ asɔre.
- ii. **Nhoma** bo ye den.
- iii. **Nimde** ye nkonimdi safoa.

Nhweso ahorow a ewɔ soro hɔ mu no, yehu edin **Akosua**, **nhoma** ne **nimde** wɔ ɔyefo gyinabea wɔ ɔkasamu ahorow no mu.

- b. ɔyeta wɔ ɔkasamu mu (ɔyeta anaa ɔgyefo)

Edin san tumi di dwuma se ɔyeta wɔ ɔkasamu mu. Ne dwumadi no tumi ye ɔyeta anaa ɔgyefo.

*Nhweso:*

- i. Yetɔɔ **nhoma** maa Ama. (ɔyeta).
- ii. Yetɔɔ nhoma maa **Ama**. (ɔgyefo).
- iii. Yetɔɔ kyereɔdua maa **Lartebea**. (ɔgyefo)
- iv. Opare tɔɔ **duku** kyee Dansoaa (ɔyeta)
- v. Ofosu de safoa maa **Aboagye**. (ɔgyefo)
- c. Edin nso di dwuma se nkyerekyeremu wɔ Akuapem Twi mu. Eyi ye edin a ekyerekyerɛ edin foforo bi mu.

*Nhweso:*

- i. **Akomadan** ntoosi no bi ni.
- ii. **Nsawam** paano no asa.
- iii. Wɔtɔɔ **Goaso** borɔde nko ara.
- d. Edin kasasin ti: edin tumi san di dwuma se edin kasasin ti.

*Nhweso:*

- i. **Kyerɔdua** bo aye den.
- ii. **Ɔdan** foforo no mu ye hye.
- iii. **Abofra** bi te ofi hɔ.
- iv. **Dua** ketewa no abu.

**Hye no nso:** *Okwan a yefa so de dinnsiananmu di dwuma wɔ ɔkasamu mu da nso wɔ Ghana kasa ahorow no mu.*

Ghana kasa ahorow no, dinnsiananmu di dwuma se:

a. ɔyefo wɔ ɔkasamu mu.

**Nhweso:**

- i. Mekɔɔ sukuu.
- ii. Dabiara, yɛhwɛ sini.
- iii. Wɔsere kwakwakwa.

b. Dinnsiananmu tumi san di dwuma se ɔyɛtia wɔ ɔkasamu mu (ɔyɛtia anaa ogyefo).

**Nhweso:**

- i. Kwasi huu **no**. (ɔyɛtia).
  - ii. Ama de kyereɔdua maa **wɔn**. (ɔgyefo).
  - iii. Anima maa **yɛn** mpaboa bi. (ɔgyefo)
  - iv. ɔkyerekyeyɛni no somaa **mo** (ɔyɛtia).
- c. Bio, Ghana kasa ahorow bi mu no, yɛkyerew dinnsiananmu a edi dwuma se ɔyefo no ne adeye a etoa ne so no bom se asemfua biako (Se ebia., Ga, Akuapem Twi).

### Dwumadi

1. Kyerekyere din mu na ma ho nhweso du anaa nea eboro saa. Wo ne wo mfefo nkae no nkye wo mmuae no.
2. Montena baanu baanu mfa nkyerew edin dwumadi ahorow no. Momfa kuw biako nka mo de no ho na mo mpensempensem dwumadi no mu.
3. Kyerekyere dinnsiananmu na ma ho nhweso du anaa nea eboro saa. Wo ne wo mfefo nkae no nkye wo mmuae no.
  - a. Kenkan abasem a ewɔ fam hɔ no na momfa nhwehwe edin ne edinnsiananmu ahorow a ewowom.
  - b. Fa edin a wuhui no mu anum ye ɔkasamu mmɔho. Kae se wo ne wo mfefo bekye wo mmuae no.
  - c. Fa dinnsiananmu a wuhui no mu abiɛsa ye ɔkasamu. Kae se wo ne wo mfefo bekye mmuae no.

## Nkraman

Wiase nnipa nyinaa nim se, nkraman ye mmoa a yede won gyegye yen ani. Wogu mu ahorow esiane won su, won bobea ne won ahosu nti. Woye mmoa bi a wowo nan anan a wofiri mpataku abusuakuw a na wote wuram no mu. Bere a yen nananom hyee ase yenn mpataku yi de won yee aha no, won ani begyee nnipa ho ma wokaa won ho benn nnipa. Woye mmoa bi a wowo nkatede a wotumi de hu nnipa nneyee te se odo, otan ne ahunahuna na woda ho suban adi kyere nnipa biara senea ne nneyee te perepere. Ne nyinaa mu no, nkraman ye mmoa bi a wote pampan pa ara. Wosan nso ye mmoa a wote dede ahorow a emfa ho se ano ye den anaa eye mmerew. Ade a ema nkraman som bo pa ara ne se, wutumi tete won ma wotumi di dwuma ahorow. Yewo nkraman a wotumi kyere anifurafo kwan da biara enna nkraman a wowo atenka sononko no nso tumi kyekyere nnipa a won were aho no were. Wosan tumi de nkraman hwehwe gye afoforo nkwa na wotumi te pampan a mfiri mpo ntumi nte. Nnepa ahorow a nkraman tumi da no adi kyere nnipa yi nyinaa akyi no, won nkwan nna sua a wanyin ara na beye mfe du (10) kosi dunum (15) Won som papa nti nnipa gye nkraman tom se won abusua wo wiase afanaa nyinaa.

### Dwumadi

1. Kyerekyere dwuma a nsemfua a yeasan ase no mu biara redi wo okasamu yi mu biara mu. Fa wo mmuae no toto wo mfefo de ho.
  - a. **Adesuafo** a waben no tuu kwan nnera.
  - b. Mede **sika** manee Frempomaa wo Kade.
  - c. Okyerekyerefo no kyerew **kyerewpon** mono no so.
  - d. **Wofi ho koo** Navrongo.
  - e. Okwantuni no too paano bree **no**.

## MMƆAKYIRI NSEMISA

1. Fa w'ankasa nsemfua kyerekyere edin a edi dwuma se nkyerekyeremu mu. Ma eyi ho nhweso abien na wo ne wo mfefo nkye adwen wo ho.
2. Wo kyerekyerani de abasem a mfomso wowom bema wo. Kenkan abasem a wo kyerekyerani de bema wo no na fa hwehwe mfomso a ewowom no.
3. Kyerekyere dinnsiananmu dwumadi a eye gyetia ne gyefo no mu wo Akuapem Twi mu.  
Fa toto akasa foforo bi a wunim anna wobere se wubesua ho.
4. Ma edin a edi dwuma se edin kasasin ti ho nhweso anum wo akasamu mu wo Akuapem Twi mu. Wo ne wo mfefo nkye adwenkyere.
5. Montena baanu baanu na monkyerew akasamu ahorow du a edinnsiananmu a ewowo mu no redi dwuma se gyefo. Fa toto Ghana kasa ahorow no ho na wo ne wo mfefo nkye adwenkyere no.

## EXTENDED READING

1. Fromkin, V. & Rodman, R. & Hyams, N. (2007) Introduction to Language. (Eighth edition) Thomson Wadsworth.
2. Click on the link below for a video on noun functions in English grammar.
3. [Noun Functions in English Grammar with Examples](#)



## ADESUA YI MU NSENTITIRIW

Woadi kan asua edin nkyerɛkyeremu ho ade pɛn. Montena akuwakuw na momfa edin nkyerɛkyeremu a mode bekyerɛkyere nea edidi so yi biara mu nyee ɔkasamu abiɛsa abiɛsa.

- a. Wo sukuu u dan
- b. W'adamfo pa
- c. Wo sukuu mu
- d. W'abusua

'*Edin nkyerɛkyeremu*' yɛ asemfua a ɛkyerɛkyere edin mu. Yede edin nkyerɛkyeremu kyerekyere nnipa anaa biribi su anaase yede yɛ ntotoho wɔ nneɛma abien anaa nea eboro saa ntam.

- a. Kwadwo pɛ ofi **dedaw**.
- b. *Abarimaa no yɛ teatea tenten*.
- c. Pokua yɛ **tumtum kyɛn** ne nuabarima no.

ɔkasamu (a) mu no, asemfua **dedaw** no rekyerɛkyere ofi ko a ɔkasafɔ no pɛ. ɔkasamu (b) mu nso, nsemfua **teatea tenten** kyerekyere abarimaa no abɔsu. ɔkasamu (c) mu no, nsemfua **tumtum kyɛn** de Pokua toto ne nuabarima no de ho.

## Edin Nkyerɛkyeremu Dwumadi Ahorow

ɔkwan a yɛfa so de edin nkyerɛkyeremu di dwuma wɔ ɔkasamu mu da nso wɔ Ghana kasa ahorow no mu.

### Edin nkyerɛkyeremu wɔ Akuapem Twi mu:

1. ɛkyerɛkyere edin mu wɔ ɔkasamu mu.

*Nhwɛso:*

- a. Ɔpɔnkɔ **tumtum** no tu mmirika kyɛn apɔnkɔ nkae no.
- b. Mihuu efie kɛse bi.

2. Edin nkyerɛkyeremu no ba wɔ din a ɛkyerɛkyere mu no akyi pɛɛ.

*Nhwɛso:*

- a. Akuapem Twi mu no, Efie **tuntum** no abu.
- b. Ɔbea **tumtum** bi aba ha.

Woasan asua edin nkyerɛkyerɛmu ahorow ho ade wɔ adesua a atwam no mu. Ɛho nhweso no bi na ɛwɔ fam hɔ no:

Wode **oyikyerɛ nkyerɛkyerɛmu** reye ɔkasamu ahorow

- a. Kaa *yi* ye mono.
- b. Ofi *no* ye me papa de.

Wode **ntotoho nkyerɛkyerɛmu** reye ɔkasamu ahorow

- a. Borɔde bo ye *den kyen* bankye.
- b. Wo sika ye *bebree kyen* ne de no.

Wode akontabude nkyerɛkyerɛmu ye ɔkasamu ahorow

- a. Metɔɔ *akutu* akron.
- b. Nhoma *bebree* wɔ adaka no mu.

Wode sukyerɛ nkyerɛkyerɛmu reye ɔkasamu ahorow

- a. Kaa no ye *dedaw*
- b. Aduan no ye *de*.

### Dwumadi 1

1. Hwe edin nkyerɛkyerɛmu du a ɛwɔ fam hɔ no. Fa ye ɔkasamu ahorow. Sɛ wubetumi a, bɔ mmɔden fa ye ɔkasamu mmɔho ana kuntann.
  - a. nwanwa
  - b. anihaw
  - c. abufu
  - d. tete
  - e. kese
  - f. papa
  - g. hyɛnhyɛn
  - h. anika
  - i. dedaw
  - j. dennen
2. Afei, wo ne wo nyɔnko nye mpɛnɛmpɛnɛmu mfa ɔkasamu ahorow no nhyehyɛ ho. Dɛn na muhu? Kae sɛ mo ne asuafo nkae no bɛkyɛ adwen afa mo mmuae no ho.

## Dwumadi 2

1. Kyerew edin nkyerekyeremu ho nhweso du.
2. Fa nhweso no mu anum ye okasamu a edidi so yi mu biara ho nhweso.
  - a. Okasamu tiawa
  - b. Okasamu mmoho
  - c. Okasamu kuntann
3. Gyina wo nhweso no so na pensensepensem mmara a efa edin nkyerekyeremu ho wo Akuapem Twi mu no mu.

## MMOAKYIRI NSEMMISA

1. Kenkan abasem yi na fa hwewwe edin nkyerekyeremu du a ewom.

*Nnipa bebree na wɔahu nsunsuanso a yen nneyee renya wɔ yen atenaɛ so. Eɛ te se, yema yen atenaɛ ho bammɔ ho hia yen pa ara kyen biribiara. Nanso, nnipa kakra bi na wɔwɔ nimde wɔ akwan a yefa so bɔ yen atenaɛ ho ban ho. Enam emfa-me- ho su a ewɔ yen mu no so rema yen atenaɛ no sɛe da biara. Nhweso, nwura a yetoto gu basabasa, galamsee ne nnuabubu basabasa ne nea ekeka ho. Se yeannyaɛ saa nneyee bɔne yi a, bere bi beba a, nkyirimma bedi amia wɔ yen nneyee bɔne ho nsunsuanso mu. Eye me ne wo asede se yebeye yen afam de abɔ yen atenaɛ no ho ban. Eye yen asodi kɛse se yede nhyehyee papa begu akwan mu de abɔ ɔdomankoma agyapade a ɔde ama yen no ho ban. Yen nneyee bɔne so nsunsuanso wɔ yen atenaɛ so no mu bi ne nsuyiri, nnɔbae a yentumi nnya no dodow ne nea ekeka ho.*

2. Fa edin nkyerekyeremu a woahu no ye akasamu kuntann ahorow du.

## EXTENDED READING

1. Adomako, K., Odoom, J. and Sackitey, M. (2023). *Akan kasa nhyehyɛɛ wɔ Asante Twi mu*. Adonai Publications Limited (Topic on verbs, nouns and adjectives)
2. Amegashie, S.K. (2004). *Evegbe ɛɔɛlɔ*. Aflao: Victus Printing Services, Market Square
3. Fromkin, V. & Rodman, R. & Hyams, N. (2007). *Introduction to Language* (Eighth edition). Thomson Wadsworth. (topic on verbs, adverbs, nouns and adjectives)
4. Joshi, M. (2021). *Nouns in the English Language: Types and examples*. Manik Joshi. (Topic on nouns)
5. Thakur, D. (1998). *Linguistics simplified: Syntax*. Delhi: Bharati Bhawan. (open word class which are nouns adjectives, verbs and adverbs)

## ADESUA NO MU NSENTITIRIW

Se wode adeye ne okyerεfo reye okasamu wɔ Ghana kasa ahorow mu no gyina mmara ahorow so. Saa mmara ahorow yi boa ma okasamu no mu da hɔ, na enam so ma okenkanfo no nya emu ntease a efata. Se wode kyere wbea ho mmara no di dwuma wɔ Ghana kasa ahorow no mu a, eboa ma yetumi kyere wbea okasamu a emu da hɔ fann wɔ okasa a woressua no mu.

### Adeye

Ansa na yebekɔ adeye ho mmara so no, ma yenkaekae yen ho mfa adeye asekyere ho. Hwe nhweso a ewɔ fam hɔ no. Nsemfua a wɔayeye no tuntumm no nyinaa ye adeye.

1. Okuafo no **dɔw** n'asase no so afe biara.
2. Mmofra no **nantew** kɔ sukuu Fida biara.
3. **Yehuruwhuruw** anɔpa biara de tenetene yen apɔw mu.

Adeye ye asemfua, nsemfua anaa okasasin a ekyere dwumadi a erekɔ so anaa tebea a biribi wɔ mu. Adeye taa di nkasae anim wɔ okasamu mu. Ne tiaatwa mu no adeye taa ye nkasae ti wɔ okasamu mu.

### Okwan a yefa so de adeye di dwuma wɔ okasamu mu

Okwan a yefa so de adeye di dwuma wɔ okasamu mu da nso wɔ Ghana kasa ahorow mu. Mmara no mu bi na edidi so yi:

1. Adeye kyere dwuma a oyefo bi redi wɔ okasamu mu.

#### *Nhweso:*

- a. Okraman no **po** wɔ okwan no ano.

Okasamu yi mu no, adeye **po** no kyere ade a oyefo (okraman no) reye wɔ kwan no ano.

- b. Adesuafo no **nantew** kɔ sukuu anɔpa biara.

Okasamu yi mu no, adeye **nantew** no kyere oyefo (adesuafo no) no anɔpa biara.

2. Adeye kyere su a oyefo no wom wɔ okasamu no mu.

#### *Nhweso:*

- a. Amoako **so** pa ara.

Ɔkasamu yi mu no, adeye **so** no kyere su anaa tebea a ɔyefo (Amoako) wo mu.

3. Adeye tumi ye nkasae ti wo ɔkasamu mu.

*Nhweso:*

- a. Kaa no **tu** mmirika dodo.

Ɔkasamu yi mu no, adeye **tu** na eye nkasae ‘tu mmirika dodo’ no ti.

- b. Adesuafo **nantew ko** sukuu anɔpa biara.

Ɔkasamu yi mu nso no, adeye ‘nantew ko’ na eye nkasae ‘nantew ko sukuu anɔpa biara’ no ti.

4. Akuapem Twi mu no, dinnsiananmu a eredi dwuma se ɔyefo na adeye toa so pɛe a, yekyerew bom. Se ebia:

- a. **Yedi** fufu da biara.

Ɔkasamu yi mu no, yekyerew ɔyefo dinnsiananmu ‘**Yɛn**’ ne adeye ‘**di**’ bom se asemfua biako ‘**Yedi**’

- b. **Wɔtɔ** apɔnkye bi anadwo no.

Ɔkasamu yi mu nso, yekyerew ɔyefo dinnsiananmu ‘**Wɔn**’ ne adeye ‘**tɔ**’ bom se asemfua biako ‘**Wɔtɔ**’.

### Dwumadi 1

Fa w’ankasa nsemfua kyerekyere adeye mu. Ma adeye ho nhweso du.

### Dwumadi 2

Fa wo nhweso a ewɔ Dwumadi 1 no mu biara ye ɔkasamu a edidi so yi mu biara ho nhweso anum anum .

- a. Ɔkasamu tiawa
- b. Ɔkasamu mmɔho
- c. Ɔkasamu kuntann.

**Dwumadi 3**

1. Hwε adeyε ahorow du a εwɔ fam hɔ no. Fa ne nyinaa mu biara ye ɔkasamu tiawa. Sε wubetumi a, fa ne nyinaa mu biara nso ye ɔkasamu mmɔho ne ɔkasamu kuntann.
  - a. team
  - b. soa
  - c. dɔw
  - d. hua
  - e. beye
  - f. watri
  - g. sua
  - h. kyiri
  - i. te
  - j. home

Afei, wo ne wo yɔnko mpensempensem ɔkasamu ahorow a wakyerew no nhyehyee no mu. So mmuae no ne kyerewbea mmara a woasua no kɔ pε ana? Wo ne wo mfεfo nkye adwen mfa wo mmuae no ho.

**Dwumadi 4**

- a. Kyerεkyerε adeyε ahorow a woasua wɔ saa adesua yi mu no mu.
- b. Kyerew adeyε a woasua no ho nhweso anum anum na fa emu biara ye ɔkasamu.

Montena akuwakuw na monkyerεkyerε ɔkwan a yεfa so de adeyε ye ɔkasamu no mu. Nhweso:

- a. Bere a dinnsiananmu di dwuma sε ɔyεfo.
- b. Bere a dinnsiananmu di dwuma sε ɔyεtia.

**ɔkyerεfo**

Yεasua mmara εfa ɔkwan a yεfa so de adeyε ye ɔkasamu. Afei, momma yenhwe mmara a εfa ɔkwan a yεfa so de ɔkyerεfo ye ɔkasamu.

Wokae ɔkyerεfo dwumadi?



Ɔkyerefo ye asemfua anaa Ɔkyerefo kasasin a ekyerɛkyere adeye mu ana Ɔkyerefo foforo a egyina ho ma beae, bere, anoɔden ne nea ekeka ho. Ɔkyere ho nhweso ana wɔde adi dwuma wɔ Ɔkasamu ahorow a edidi so yi mu no:

1. Wɔbaa **ha**. (beae kyerefo)
2. Adu ne Asare baa ha **anɔpa nnɔnson**. (bere kyerefo)
3. Abeawa no yee ɔpanyin no **defedefe**. (anoɔaden kyerefo)

Ɔkyerefo a ewowɔ Ɔkasamu a ewɔ soro ho no mu nonom ne **ha**, **anɔpa nnɔnson** ne **defedefe**.

## Ɔkyerefo Dwumadi

Ɔkwan a yefa so de Ɔkyerefo di dwuma wɔ Ɔkasamu mu da nso wɔ Ghana kasa ahorow no mu.

### Mmara no mu bi na edidi so yi:

1. Ɔkyerefo tumi di dwuma se Ɔkyerefo kasa in ti.

*Nhweso:*

- a. Mmarima no kasa **dodo pa ara**.
- b. Agoru kɔɔ awiei **ntemso**.

Ɔkyerefo **dodo** ne **ntemso** di dwuma se Ɔkyerefo kasasin, wɔ bere koro no ara mu no, edi dwuma se Ɔkyerefo kasasin no ti.

2. Wɔtumi nso kyerekyere Ɔkyerefo foforo mu.

*Nhweso:*

- a. Abofra kasa ntemntem **pa ara**.
- b. Ɔkraman no didi **dodo se**.

Ɔkasamu ahorow a ewɔ soro ho no mu no, Ɔkyerefo pa ara kyerekyere Ɔkyerefo ntemntem mu, saa ara nso na Ɔkyerefo se nso kyerekyere Ɔkyerefo **dodow** mu.

### Dwumadi 1

- a. Monkyerekyere Ɔkyerefo mu wɔ mo kuw no mu na mo ne afoforo nkye mo mmuae no.
- b. kyerew Ɔkyerefo ho nhweso du wɔ Akuapem Twi mu.

**Dwumadi 2**

Fa ɔkyerefo ho nhweso a ewɔ (a) hɔ no mu biara ye ɔkasamu anum anum ma ɔkasamu ahorow a edidi so no mu biara:

- a. ɔkasamu tiawa
- b. ɔkasamu mmɔho
- c. ɔkasamu kuntann

**Dwumadi 3**

1. Hwe ɔkyerefo ahorow du a ewɔ fam hɔ no. Fa mu biara ye ɔkasamu. Se wubetumi a, bɔ mmɔden san fa ye ɔkasamu mmɔho anaa ɔkasamu kuntann

- a. Brɛoo
- b. Nnɛ
- c. Ha
- d. Mprensa
- e. Ntemntem
- f. ɔkyena
- g. Adiwo
- h. Pa ara
- i. Dodo
- i. Seesei

Afei, wo ne wo yɔnko mpɛnsɛmpɛnsɛm ɔkasamu ahorow a woakyerɛw no nhyɛhyɛ mu. Wo mmuae no ne kyereɔwbea ho mmara a woasua no kɔ pɛ ana? Wo ne wo mfɛfo nkyɛ adwen mfa wo mmuae no ho.

## MMƆAKYIRI NSEMISA

1. Kenkan abasem a ewo fam ho no na fa hwehwɛ **adeyɛ ne ɔkyerɛfo** ahorow a ewowom.

Bere a wɔwɛe wɔn adwuma no ntemso no, wɔtoɔ wɔn bo ase hwehwɛe wɔn adwuma no mu yie pa ara de hwɛɛ sɛ biribiara deda ne kwan mu. Wɔde wɔn adwuma no kɔ ma wɔn kyerekyerɛni no akokoduruso esiane sɛ na wɔnim pefee sɛ wɔayɛ wɔn afa mu de. Ɔkyerekyerɛni no too ne bo ase hwehwɛe wɔn adwuma no mu yie bɔɔ ne tiri nko mpen pii de kyere sɛ adesuafo no ayɛ adwuma no yie pa ara. Adesuafo no ani gyee mmoroso efise wɔhɛu sɛ wɔde wɔn adwuma no akɔ awiei pa.

Fa adeyɛ ne ɔkyerɛfo a wuhuu no wɔ abasem no mu no na gyina nimde a woanya fa adeyɛ ne ɔkyerɛfo ho no so fa yɛ ɔkasamu ahorow anum.

## EXTENDED READING

1. Owu-Ewie C. (2020). *Mfantse kasa ngyegyee na kasa mbra ho adzesua buukuu ma nsowdo skuul esuafo*. Shine Prints Company Limited.
2. Ago, S.A. (1992). *Agoo*. Ghana Publishing Company.
3. Amartey A.A. (1966). *Omanye aba*. Bureau of Ghana Languages.

## REFERENCES

1. Haspelmath, M. (2001). Word classes and parts of speech. *In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (pp16538-16545). Doi:10.1016/Bo-08-043076-7/02959-4
2. Lier, E. V. (2024). *The Oxford handbook of word classes (oxford handbook)*. Oxford University Press.
3. Miguel, J., M. G. (2015). *Transitivity and word classes*. <https://doi.org/10.1075/ivitra.9.13gar>
4. Prempeh, A. A. (2021). *Asante Twi Nyansapɔ*. Premesco Publications.
5. Simone, R. & Masini, F. (eds). (2014). *Word classes (Current issues in linguistic theory)*. John Benjamins Publishing Company.

# ACKNOWLEDGEMENTS



Ghana Education Service (GES)

